

**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**

**Kotor**

**RADIO TELEVIZIJA "HERCEG NOVI" DOO**

**HERCEG NOVI**

**Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2023. godinu**



**ZIREX-REVIZOR d.o.o.**  
Njegoševa 170, Kotor, Crna Gora

**RADIO TELEVIZIJA "HERCEG NOVI"**  
**DOO**  
**HERCEG NOVI**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA  
ZA 2023. GODINU**

**Kotor, avgust 2024. godine**

**RADIO TELEVIZIJA "HERCEG NOVI" DOO HERCEG NOVI**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI  
FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2023. GODINU**

**S A D R Ž A J**

	Strana
IZJAVA RUKOVODSTVA	1
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA	2 - 4
FINANSIJSKI ISKAZI:	
BILANS STANJA	5-6
BILANS USPJEHA	7-8
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	10 – 23



Javni radio difuzni servis  
Radio Televizija Herceg Novi,d.o.o  
Njegoševa bb, Herceg Novi  
PIB: 02033429

[www.radiohercegnovi.net](http://www.radiohercegnovi.net)  
E-mail: jsradiohn@t-com.me  
Tel: +382 31 350 150

## ZIREX REVIZOR D.O.O.

Kotor

Herceg Novi, 23.08.2024

### IZJAVA RUKOVODSTVA

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza JRDS RT HERCEG NOVI Herceg Novi za godinu završenu 31. decembra 2023. godinu za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja JRDS RT HERCEG NOVI Herceg Novi na dan 31. decembra 2023. godine, rezultata poslovanja završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prihvatomo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prema našem najboljem saznanju i uvjerenju, potvrđujemo sledeće izjave:

- 1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na finansijske iskaze, nisu bila uključena u nezakonite radnje;
- 2) Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju za kalendarsku 2023.godinu;
- 3) U finansijskim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta;
- 4) Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju njihovog nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze;
- 5) Nemamo planova odnosno namjera u pogledu materijano značajne izmjene knjigovodstvenih vrijednosti sredstava ili izmjene klasifikacija sredstava ili obaveza prikazanih u finansijskim iskazima;
- 6) Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost JRDS RT HERCEG NOVI Herceg Novi;
- 7) Proknjižili smo ili obielodanili sve nastale kao i potencijalne obaveze.

Direktor  
Šef računovodstva

The stamp is circular with the text "JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS" at the top, "RADIO TELEVIZIJA" in the center, "HERCEG NOVI" at the bottom, and "d.o.o." to the right of the bottom text.

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
SAVJETU I RUKOVODSTVU JRDS RT HERCEG NOVI  
HERCEG NOVI

**Mišljenje**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza JRDS RT HERCEG NOVI ,HERCEG NOVI, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine i odgovarajući bilans uspjeha, za godinu koja se završava na taj dan.

Prema našem mišljenju , osim za efekte pitanja navedenih u dijelu našeg izvještaja *Osnove za mišljenje sa rezervom*, priloženi finansijski iskazi u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje JRDS RT HERCEG NOVI , Herceg Novi , sa stanjem na dan 31.12.2023.godine, i rezultate njegovog poslovanja u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore

**Osnove za mišljenje sa rezervom**

U priloženim finansijskim iskazima nismo se mogli uvjeriti u realnost i objektivnost iskazanog kapitala u napomeni 11.1 u finansijskim iskazima, zbog nepostojanja vjerodostojne dokumentacije. Prikazani kapital u iznosu od 22.347 € nije u skladu sa Statutom JRDS RT HERCEG NOVI, Herceg Novi i sa centralnim Registrom Privrednog suda u Podgorici.

U priloženim finansijskim iskazima potraživanja od kupaca na dan 31.12.2023.godine iznose **11.048 €**. Revizijom smo ustanovili da se **88,98%** potraživanja od kupaca u iznosu od **9.830 €** odnose se na potraživanja koja su duža od jedne godine (Napomena 7.1). Ova potraživanja JRDS RT HERCEG NOVI, Herceg Novi je trebao knjižiti na ispravku vrijednosti kupaca i troškove što znači da su u Bilansu uspjeha troškovi potcjenjeni za taj iznos.

Nijesmo se mogli uvjeriti u realnost iskazanih potraživanja od kupaca, kao što je objelodanjeno u napomeni 7.3 "Potraživanja od kupaca" , društvo nije obezbijedilo potvrde o međusobnoj usaglašenosti stanja za potraživanja od kupaca u iznosu od **11.048 €**, što predstavlja 100% potraživanja od kupaca.

Kao što je navedeno u napomeni 12.1 Društvo nije izvršilo usglašavanje stanja salda na dan 31.12.2023. godine sa dobavljačima u ukupnom iznosu od **8.317 €**, što čini 100% ukupnih obaveza prema dobavljačima.

Ovu reviziju finansijskih iskaza izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: *Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od JRDS RT HERCEG NOVI u skladu sa kodeksom etike (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtjevima koji se odnose na reviziju finansijskih iskaza u Cmoj Gori i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbijeduju razumnu osnovu za naše mišljenje.

## Skretanje pažnje

Ne izražavajući rezervu skrećemo pažnju na napomenu 26. uz finansijske iskaze.

Gubitak na dan 31.12.2023. godine iznosi **(94.051) €**, a sastoji se od gubitka u tekućoj godini u iznosu od **(60.082) €**, gubitak iz ranijih godina u iznosu od **(172.452) €** i neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od **138.483 €**.

S druge strane kratkoročne obaveze iznose **115.689 €**, a obrtna imovina **12.888 €**. Kratkoročne obaveze su za **102.801 €** veće od obrtne imovine. Sposobnost JRDS RT HERCEG NOVI, Herceg Novi da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

## Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja koja su bila na našem profesionalnom prosuđivanju od najvećeg značaja za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda, ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cijelini i pri formiranju mišljenja o njima, i ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima.

## Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo Javnog emitera je odgovorno za procjenu sposobnosti da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa objelodanjivanjem, gde je to primjenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove finansijskog izvještavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira JRDS RT HERCEG NOVI ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza i za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja JRDS RT HERCEG NOVI.

## Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uvjerenje o tome da li finansijski iskazi u cijelini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu uslijed kriminalne radnje ili greške i da izdamo iskaz revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uvjerenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvjek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati uslijed kriminalne radnje ili greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim iskazima.

Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim iskazima, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške uslijed kriminalne radnje je veći nego uslijed greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilazeњe internih kontrola.

- stičemo razumijevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizije procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva.
- procjenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procjena od strane rukovodstva i sa njima povezanih objelodanjivanja.
- izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načела, obavezni smo da istaknemo u našem iskazu pripadajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima, ili, ako takva obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijским dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Javnog emitera da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.
- ocjenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih iskaza, uključujući i pripadajuća objelodanjivanja, kao i da li finansijski iskazi predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.
- komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije.
- takođe obezbijeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mjere obezbijeđenja nezavisnosti.

Ovlašćeni revizor

  
Zloković Božica dipl.ecc

(Licenca br. 051)

Kotor, 26.08.2024. godine



**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/  
na dan 31.12.2023. godine**

**BROJ  
ISKAZA:** 119269/2023

Popunjava pravno lice	
Matični broj	02033429
Popunjava	Dajana Kaluđerović

Naziv:	JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. HERCEG NOVI	
Sjedište:	Herceg Novi	Njegoševa bb

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena na broj	Iznosi -u EUR-	
				Tekuća godina	Prethodna godina Kranje stanje 31.12. 2022 g.
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		<b>30.633</b>	<b>31.698</b>
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		30.633	31.698
023, 027 (dio)	2. Postrojenja i oprema	010	3.1;5	<b>30.633</b>	<b>31.698</b>
288	<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	024	6	<b>464</b>	<b>464</b>
	<b>D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		<b>12.888</b>	<b>88.990</b>
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		11.086	12.903
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032	3.3;6.7	<b>11.048</b>	<b>9.654</b>
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		38	3.249
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036	8	<b>39</b>	<b>39</b>
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037	9	-1	<b>3.210</b>
24	<b>IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI</b>	043	3.4;10	<b>1.802</b>	<b>76.087</b>
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046		<b>43.985</b>	<b>121.152</b>
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)</b>	101		-71.704	-11.622
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	11.1	<b>22.347</b>	<b>22.347</b>
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		-94.051	-33.969
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112	11.2	<b>138.483</b>	<b>26.315</b>
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		-	<b>112.168</b>
350	3. Gubitak ranijih godina	114	11.2	<b>172.452</b>	<b>172.452</b>
351	4. Gubitak tekuće godine	115		<b>60.082</b>	-
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)</b>	127		<b>115.689</b>	<b>132.774</b>
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		115.689	132.774
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	3.5;12	<b>8.317</b>	<b>5.469</b>
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		107.372	127.305
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	13	<b>107.266</b>	<b>119.037</b>
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	14	9	0


Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napome na broj	Iznosi -u EUR-	
				Tekuća godina	Prethodna godina Kranje stanje 31.12. 2022 g.
1	2	3	4	5	6
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141	15	97	8.268
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)</b>	144		<b>43.985</b>	<b>121.152</b>

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Herceg Novom,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza  
Dajana Kaluderović

Odgovorno lice



Dana, 14.05.2024.god.

**ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/**  
u periodu od 01.01 do 31.12.2023 godine

**BROJ ISKAZA:** 119269/2023

Popunjava pravno lice	
Matični broj	02033429
Popunjava	Dajana Kaluderović

Naziv	JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. HERCEG NOVI
Sjedište:	Herceg Novi Njegoševa bb

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos-u EUR-	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	<b>1. Prihodi od prodaje - neto prihod</b>	201	16	48.658	65.348
	<b>4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)</b>	204		483.860	530.497
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205	3.6;17	482.668	530.497
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	3.6 ;18	1.192	-
	<b>5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)</b>	208		62.391	50.020
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	3.7;19	11.859	8.599
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	3.9;20	37.262	32.852
540	Amortizacija	210a	21	13.270	8.569
	<b>6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)</b>	211		526.046	417.192
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212	3.8;22	410.752	329.687
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		115.294	87.505
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214	3.8;22	21.635	10.438
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215	3.8;22	84.764	69.615
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216	3.8;22	8.895	7.452
57, 591 i 592	<b>8. Ostali rashodi iz poslovanja</b>	220	23	809	1.270
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		<b>-56.728</b>	<b>127.363</b>
	<b>12. Vrijednosno uskladivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)</b>	234		-3.352	-6.676
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236	24	3.352	6.676
	<b>13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)</b>	237	25	2	251
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240	25	2	251
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		<b>-3.354</b>	<b>-6.927</b>

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos-u EUR-	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		-60.082	120.436
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		-60.082	120.436
	<b>14. Poreski rashod perioda</b> (246+247)	245		-	8.268
721	1. Tekući porez na dobit	246		-	8.268
	<b>15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja</b> (244-245)	248		-60.082	112.168
	<b>IX. NETO SVEOBUHVATNI REZULTAT</b> ( 248-259)	260		-60.082	112.168

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Herceg Novom, Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza  
Dana, 14.05.2024.god. Dajana Kaluderović



**ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
u periodu od 01.01. do 31.12.2023 godine

Popunjava pravno lice		
Matični broj	02033429	
Popunjiva	Dajana Kaluderović	
Naziv	JAVNI RADIODIFUZNI SERVIS RADIOTELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. HERCEG NOVI	
Sedište:	Herceg Novi	Njegoševa bb


POZICIJE NR.	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neupla- ćeni upisani kapital (grupa 31)	Emisi- ona prem- ija (rn 320)	Red. br.	Reserve (rn 321, 322)	Red. br.	Revolti- zazione riserve (grupa 33)	Red. br.	Neraspo- redna dubit (grupa 34)	Red. br.	Gubita k (grupa 35)	Red. br.	Okuplje- ne sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Red. br.	Ukupno (kol. +6++7+8 -9-10)	
	1.	Stanje na dan 01.01.2023. god.	401	22.347	410	0	419	0	428	0	437	0	446	0	455	138.483	464	172.452	473	0	482
1.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402	0	411	420	429	438	438	447	0	456	0	465	0	474					483	0
2.	Korijenano početno stanje na dan 1.1.2021. godine (r.br. 1+2)	403	22.347	412	0	421	0	430	0	439	0	448	0	457	138.483	466	172.452	475	0	484	-11.622
3.	Neto promjene u 2022. godini	404	0	413	422	431	440	440	449	449	458	458	467	60.082	476					485	-60.082
4.	Stanje na dan 31.12.2023 godine (r.br. 3+4)	405	22.347	414	423	432	441	441	450	0	459	468	468	232.534	477					486	-210.187
5.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406	0	415	424	433	442	442	451	460	469	469	478							487	0
6.	Korijenano početno stanje na dan 2023 godine (r.br. 5+6)	407	22.347	416	0	425	0	434	0	443	0	452	0	461	0	470	232.534	479	0	488	-210.187
7.	Neto promjene u 2023 godini	408	0	417	426	435	444	444	453	453	462	138.483	471	480						489	138.483
8.	Stanje na dan 31.12.2023 godine (r.br. 7+8)	409	22.347	418	0	427	0	436	0	445	0	454	0	463	138.483	472	232.534	481	0	490	-71.704

Obrascac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA

U Herceg Novom  
Dana, 14.05.2024. god.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dajana Kaluderović



## 1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST

14.02.2002. godine u u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici je registrovano Javno preduzeće »Informativni centar radio Herceg Novi pod registarskim brojem 8002644 i matičnim brojem 02033429. Javni radio difuzni servis »RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI« DOO Herceg Novi (u daljem tekstu Društvo) registrovano je u CRPS-u u Podgorici 29. marta 2016. godine pod registarskim brojem 5-0757852 005 i matičnim brojem 02033429, tj. matičnim brojem Javnog servisa »Informativni centar radio Herceg Novi« Herceg Novi. U Centralnom registru Privrednih-subjekata u Podgorici izvršena je 30.04.2020. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5-0757852 /010.

Posljednja promjena izvršena je 30.10.2020.godine pod registarskim brojem 5-0757852/011 pod nazivom Javni Radio Difuzni Servis Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. Herceg Novi

Šifra osnovne djelatnosti: 6010;

Naziv osnovne djelatnosti: Emitovanje radio programa:

Matični broj: 02033429:

Poreski identifikacioni broj: 02033429;

PDV Registracioni broj 90/31-00308-8;

Osnivač i 100% o vlasnik Društva je Opština Herceg Novi.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: »Radio Herceg Novi i portal« i »Televizija Herceg Novi«. Ovo Društvo obavlja djelatnost lokalnog javnog emitera na osnovu odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa „Radio Herceg Novi“ koje je 04.03.2013. godine izdala Agencija za elektronske medije i Izmjene ovog odobrenja od 21.11.2018. godine. Društvo je 12.07.2019. godine od Agencije za elektronske medije dobilo i odobrenje za emitovanje opšteg televizijskog programa »Televizija Herceg Novi«,

Prosečan broj zaposlenih u Društvu u 2023. je 35 zaposlenih (2022. - 34 zaposlenih). Članovi Savjeta i Direktor Društva su:

### Ime i prezime Pozicija

Jasmina Lepović Predsjednik Savjeta

Nenad Šerović Član Savjeta

Dušan Tadić Član Savjeta

Jelena Đonović Član Savjeta

Tatjana Krstajić Član Savjeta

mr. Gligo Tomanović Izvršni direktor

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

mr. Gligo Tomanović Izvršni direktor i

Dajana Kaluđerović. Agencija Bireta d.o.o. Herceg Novi

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u agenciji za pružanje računovodstvenih usluga »BIRETA« DOO Herceg Novi.

U skladu sa članom 5. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.52/16). Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u cl.80 Zakona o elektronskim medijima.

## **2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA I UPOREDNI PODACI**

### **2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA**

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI je sastavio finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore (Sl. List RCG br.6/2002, 69/2005, Sl.List CG 80/08 i Sl.list CG 5/11) Zakona o računovodstvu (Sl. List CG br.52/2016 od 09.08.2016 i Zakon o reviziji Sl. List CG 1/2017 od 09.01.2017) koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Crne Gore.

### **2.2. UPOREDNI PODACI**

Uporedni podaci za 2022.godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2023.godinu.

### **2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA**

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumjeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

## **3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE**

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2023. godinu su sljedeće:

### **3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.

Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od tržišne vrijednosti, svođenje na fer vrijednost vrši se procijenjivanjem u skladu sa načelima procijenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar raspoređuju se u nekretnine, postrojenja i opremu, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulativno otpisuju.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otudenih i rashodovanih nekretnina, postrojenja i opreme se nadoknađuje na teret vanrednih odnosno ostali rashoda.

### 3.2. AMORTIZACIJA

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se za svaku nekretninu, postrojenje i opremu pojedinačno tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka upotrebe. Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI primenjuje proporcionalni metod obračuna amortizacije korišćenjem slijedeće stope amortizacije u 2023. godini :

Kompjuterska Oprema	Od 20% do 25%
---------------------	---------------

### 3.3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvu neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 90 dana od datuma dospjeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja. Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

### 3.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospjeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

### 3.5. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju prema amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

### **3.6. PRIZNAVANJE PRIHODA**

Prihod čini poštenu vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva. Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Društvo imati ekonomski koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva ako su oni predviđeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano mjerljivim sve dok se ne riješe sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procjene Društvo zasniva na rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.

### **3.7. UTROŠENE SIROVINE I POTROŠNI MATERIJAL U TOKU PERIODA**

Utrošene sirovine i potrošni materijal iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se odnose na taj obračunski period bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja. Nabavnu vrijednost prodate robe čini neto fakturna vrijednost robe kao i direktni zavisni troškovi nabavke kao što su pripadajući troškovi carine, špedicije, transporta i slično. Troškove potrošnog materija čine: troškovi goriva i energije, troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, kao i troškovi ostalog materijala.

### **3.8. TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove zarada i naknada zarada u bruto iznosu, odnosno neto iznosi zarada i naknada uvećavaju se za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ostali troškovi zaposlenih (naknade troškova prevoza, naknade za ishranu u toku rada, ostale naknade zaposlenima) se uračunavaju u rashode u neto iznosu.

### **3.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI**

Ostali poslovni rashodi obuhvataju sve rashode, osim rashoda kupljene robe, potrošnog materijala, troškova zaposlenih, amortizacije i troškova finansiranja, koji su nastali u okviru obračunskog perioda, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

### **3.10. NETO FINANSIJSKI TROŠAK**

Neto finansijski trošak predstavlja razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda nastalih u obračunskom periodu, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu novčanih depozita u bankama, kamate iz dužničko-poverilačkih odnosa, prihode od dividendi i ostale finansijske prihode obračunate do datuma bilansa stanja.

Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata po kratkoročnim bankarskim kreditima i ostale finansijske rashode obračunate do datuma bilansa stanja.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

---

#### 4. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. list RCG”, br. 65/01 i 80/04,40/08..61/13, 55/16 i 146/21).

Stopne poreza na iznos oporezive dobiti iznose:

- 1) do 100.000,00 eura 9%;
- 2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura +12% na iznos preko 100.000,01 eura;
- 3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura +15% na iznos preko 1.500.000,01 eura

Oporeziva dobit se utvrđuje po propisanom postupku poreskog bilansiranja predviđenim Zakonom o porezuna dobit, tako da se pojedini prihodi i rashodi iskazani u Bilansu uspjeha svode na poreski priznate iznose.

Gubici iz tekućeg obračunskog perioda, iskazani u poreskom bilansu, mogu se prenijeti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

**BILANS STANJA****5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

Pregled stanja i promjena na nekretninama, postrojenjima i opremi je prikazan slijedećom tabelom:

	(Iznosi u EUR)	
	Oprema	Ukupno
<b><u>Nabavna vrijednost</u></b>		
Stanje na dan 01.01.2023. god.	54.487	54.487
Nove Nabavke	12.740	12.740
Prodaja/Otpis	(1.647)	(1.647)
<b>Stanje 31. decembra 2023. godine</b>	<b>65.580</b>	<b>65.580</b>
<b><u>Ispравка vrijednosti</u></b>		
Stanje na dan 01.01.2023. god	22.789	22.789
Amortizacija za 2023. godinu	13.270	13.270
Rashod i otpis	(1.112)	(1.112)
<b>Stanje 31.decembra 2023. godine</b>	<b>34.947</b>	<b>34.947</b>
<b>Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2023. godine</b>	<b>30.633</b>	<b>30.633</b>
<b>Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2022 godine</b>	<b>31.698</b>	<b>31.698</b>

**6. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA**

Odložena poreska sredstva na dan 31.12.2023.godine iznose **464 €**. (U 2022.godini **464 €**).

**7. POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2023.	31.decembar 2022.
Kupci u zemlji	11.224	9.830
Kupci u inostranstvu	-176	-176
<b>Ukupno</b>	<b>11.048</b>	<b>9.654</b>

**7.1.**Osnovni preduslov za priznavanje potraživanja u skladu sa MRS 39, jeste naplativost potraživanja.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

Za iskazivanje potraživanja nije dovoljna samo njihova osnovanost, nego se zahtijeva i postojanje zadovoljavajuće vjerovatnoće da će ona biti i naplaćena.  
Procijena naplativosti potraživanja vrši se pojedinačno za svakog kupca, odnosno za svako pojedinačno potraživanje.  
Potraživanje za koje su izvjesnost i vrijeme dovedeni u pitanje, smatraju se sumnjivim i spornim.

Na dan 31.12.2023.godine potraživanja od kupaca iznose **11.048 €**. Revizijom smo ustanovili da se **88,98%** potraživanja od kupaca u iznosu od **9.830 €** odnose se na potraživanja koja su duža od jedne godine. Ova potraživanja JRDS RT HERCEG Novi, Herceg Novi je trebao knjižiti na ispravku vrijednosti kupaca i troškove što znači da su u Bilansu uspjeha troškovi potcjenjeni za taj iznos.

**7.2.** Od ukupnog salda kupaca na dan 31.12.2023.godine koji iznosi **11.048 €**, **73.33 %** se odnosi na slijedeće kupce:

Kupac	(Iznosi u €)
	<u>31.decembar</u>
	<u>2023.</u>
Krušo d.o.o Herceg Novi	851
Universal Media d.o.o., Podgorica	4.501
Creative Group Aquarius d.o.o, Podgorica	1.127
HRC d.o.o., Nikšić	569
Odborjkaški klub Herceg Novi, Herceg Novi	552
Vidaković Njivice d.o.o, Igalo	502
	<b>8.102</b>
Ostali	2.946
<b>Ukupno</b>	<b><u>11.048</u></b>

**7.3.** Društvo nije obezbijedilo potvrde o međusobnoj usaglašenosti stanja za potraživanja od kupaca u iznosu od **11.048 €**, što predstavlja 100% potraživanja od kupaca.

## 8. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT

Potraživanja za više plaćen porez na dobit na dan 31.12.2023.godine iznosi **39 €** (u 2022.godini **39 €**).

## 9. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST

Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost na dan 31.12.2023.godine iznose **(1) €**. (u 2022.godini **3.210 €**).

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

**10. GOTOVINA NA RAČUNIMA**

(Iznosi u €)

	31.decembar 2023.	31.decembar 2022.
--	----------------------	----------------------

Žiro račun	204	74.704
Blagajna	235	20
Devizni račun	1.363	1.363
<b>Ukupno</b>	<b>1.802</b>	<b>76.087</b>

Sredstva su potvrđena izvodima sa žiro računa poslovnih banaka, popisom novčanih sredstava i blagajničkim dnevnicima.

**11. OSNOVNI KAPITAL**

**11.1. KAPITAL**

Osnovni kapital na dan 31.12.2023.godine iznosi **22.347 €**, a predstavlja osnivački kapital Skupštine Opštine Herceg Novi.(U 2022.godini **22.347 €**).

U Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici na dan 31.12.2023.godine , ne postoji registrovan ovaj iznos kapitala JRDS RT Herceg Novi. U Statutu JRDS RT Herceg Novi, ne pominje se kapital JRDS RT Herceg Novi.

S obzirom da nijesmo dobili vjerodostojnu dokumentaciju za iskazan iznos osnovnog kapitala od **22.347 €**, nismo se mogli uvjeriti u istinitost i objektivnost bilansne pozicije kapitala.

**11.2. NERASPOREĐENA DOBIT/GUBITAK**

Gubitak na dan 31.12.2023. godine iznosi **(94.051) €**, a sastoji se od gubitka u tekućoj godini u iznosu od **(60.082) €**, gubitak iz ranijih godina u iznosu od **(172.452) €** i neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od **138.483 €**.

**12. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

Obaveze prema dobavljačima iznose:

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2023	31.decembar 2022.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	9.168	6.092
Dobavljači u inostranstvu	(851)	(623)
<b>Ukupno</b>	<b>8.317</b>	<b>5.469</b>

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

Od ukupnog salda dobavljača na dan 31.12.2023.godine koji iznosi **8.317 €**, iznos od **5.294 €** tj. **63,65%** odnosi se na slijedećih osam dobavljača

	<b>31.decembar 2023.</b>
	<b>Dobavljač</b>
1	JP Sportski Centar Igalo, Igalo 600
2	Destiny d.o.o. Herceg Novi 1.289
3	PAM CG- NVO, Ppdgorica 1.605
4	Agencija za parking Herceg Novi 800
5	Parking servis Herceg Novi 1.639
6	Trotters Indipendent Trades d.o.o., Herceg Novi 475
7	Jugopetrol a.d., Podgorica -114
8	Agencija za elektronske medije., Podgorica -1.000
	<b>5.294</b>
Ostalo	3.023
<b>Ukupni iznos</b>	<b>8.317</b>

**12.1** Društvo nije izvršilo usglašavanje stanja salda na dan 31.12.2023. godine sa dobavljačima u ukupnom iznosu od 8.317 €, što čini 100% ukupnih obaveza prema dobavljačima.

### 13. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze i mogu se prikazati kako slijedi:

	(Iznosi u €)	
	<b>31.decembar 2023.</b>	<b>31.decembar 2022.</b>
Obaveze za porez na dohodak fizičkih lica	15.735	24.166
Obaveze za doprinose na zarade	43.094	38.555
Obaveze za neto zarade	13.706	23.596
Obaveze prema članovima Upravnog odbora	550	1.040
Obaveze za doprinose na teret poslodavca	23.775	20.845
Obaveze prema zaposlenima	10.406	10.835
<b>Ukupno</b>	<b>107.266</b>	<b>119.037</b>

Prosječan broj zaposlenih radnika u 2023.godini iznosio je 35.  
Neto LD, doprinosi i porezi nisu isplaćeni za 12-ti mjesec 2023.godine.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

---

**14. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALIH JAVNIH PRIHODA**

Obaveze po osnovu PDV-a na dan 31.12.2023. godine iznosi **9 €**.

**15. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT**

Obaveze po osnovu poreza na dobit na dan 31.12.2023.godine iznose **97 €**. ( U 2022. godini **8.268 €**)

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

**BILANS USPJEHA**

**16. POSLOVNI PRIHODI**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2023.	31.decembar 2022.
Prihodi od usluga marketinga	48.658	65.348
<b>Ukupno</b>	<b>48.658</b>	<b>65.348</b>

**17. OSTALI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2023.	31.decembar 2022.
Prihodi od dotacije Opštine	469.718	530.497
Ostali poslovni prihodi	12.950	-
<b>Ukupno</b>	<b>482.668</b>	<b>530.497</b>

**18. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA**

Ostali prihodi iz poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznose **1.192 €**, a odnosi se na neplaćena otpisana potraživanja.

**19. TROŠKOVI MATERIJALA**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2023.	31.decembar 2022.
Troškovi materijala	(9.466)	(6.956)
Troškovi goriva	(2.393)	(1.643)
Troškovi električne energije	-	-
<b>Ukupno</b>	<b>(11.859)</b>	<b>(8.599)</b>

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

**20. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJAVNI RASHODI**

	<b>(Iznosi u €)</b>	
	<b>31.decembar 2023.</b>	<b>31.decembar 2022.</b>
<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>		
Troškovi transportnih usluga	(4.685)	(3.628)
Troškovi usluge održavanja	(566)	(3.833)
Troškovi zakupa	(6.500)	(6.000)
Troškovi ostalih usluga	(7.673)	(3.132)
Troškovi propagande	-	(101)
	<b>(19.424)</b>	<b>(16.694)</b>
<b>Nematerjalni troškovi</b>		
Troškovi neproizvodnih usluga	(11.994)	(10.882)
Troškovi reprezentacije	(2.044)	(691)
Troškovi premije osiguranja	(709)	(559)
Troškovi platnog prometa	(1.100)	(1.221)
Ostali nematerijalni troškovi	(60)	(315)
Troškovi poreza	(1.931)	(2.490)
Troškovi amortizacije	(17.838)	(16.158)
<b>Ukupno</b>	<b>(37.262)</b>	<b>(32.852)</b>

**21. AMORTIZACIJA**

Amortizacija na dan 31.12.2023.godine iznosi **13.270 €**.

**22. TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI**

	<b>(Iznosi u €)</b>	
	<b>31.decembar 2023.</b>	<b>31.decembar 2022.</b>
Troškovi neto zarada i naknada zarada	(410.752)	(329.687)
Troškovi poreza	(21.635)	(10.438)
Troškovi doprinosa za penzije	(84.764)	(69.615)
Troškovi doprinosa	(8.895)	(7.452)
<b>Ukupno</b>	<b>(526.046)</b>	<b>(417.192)</b>

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE

**23. OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA**

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2023.	31.decembar 2022.
Rashodi iz ranijeg perioda	(809)	(1.270)
<b>Ukupno</b>	<b><u>(809)</u></b>	<b><u>(1.270)</u></b>

**24. RASHODI PO OSNOVU VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA KRATKOROČNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA I FINANSIJSKIH ULAGANJA KOJI SU DIO OBRTNE IMOVINE**

Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine iznose **3.352 €**. ( U 2022.godini **6.676 €**)

**25. RASHODI PO OSNOVU KAMATA, KURSNIH RAZLIKA I DRUGIH EFEKATA UGOVORENE ZAŠTITE**

Rashodi po osnovu kamata , kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite iznose **2 €**. (U 2022. godini **251 €**).

**26. NEADEKVATNA STRUKTURA OBRTNOG KAPITALA**

Gubitak na dan 31.12.2023. godine iznosi **(94.051) €** ,a sastoji se od gubitka u tekućoj godini u iznosu od **(60.082) €**, gubitak iz ranijih godina u iznosu od **(172.452) €** i neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od **138.483 €**.

S druge strane kratkoročne obaveze iznose **115.689 €**, a obrtna imovina **12.888 €**. Kratkoročne obaveze su za **102.801 €** veće od obrtne imovine . Sposobnost JRDS RT HERCEG NOVI ,Herceg Novi da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti . Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

**27. SUDSKI SPOROVI**

Na dan 31.12.2023. godine ne postoje sudski sporovi koji se vode protiv Društva, niti Društvo vodi sporove protiv trećih lica.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE  
31. DECEMBAR 2023. GODINE


**28. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA**

Javni radio difuzni servis »RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI« DOO Herceg Novi ocjenjuje da nema značajnih događaja nakon datuma izvještavanja koji bi uticali na finansijske iskaze Društva za 2023. godinu ili zahtjevali posebno objelodanjivanje ili korekcije.

U Herceg Novom, 14.05.2024. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih  
iskaza

Dajana Kaluđerović



Izvršni direktor

Gligo Tomanović

Mišljenje revizora – strane 2, 3 i 4.